

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

U K A Z
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku**, koji je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva, na drugoj sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2015. godini, dana 14. aprila 2015. godine.

Broj: 01-375/2
Podgorica, 17.04.2015.

PREDSJEDNIK CRNE GORE
Filip Vujanović

The image shows the official seal of the President of Montenegro, which is circular and contains the text 'REPUBLIKA CRNA GORA' and 'PREDSJEDNIK CRNE GORE'. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 25. saziva, na drugoj šednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2015. godini, dana 14.aprila 2015. godine, donijela je

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU

Član 1

U Zakonu o vanparničnom postupku ("Službeni list RCG", broj 27/06) u članu 1 stav 2 riječi: "Zakona o parničnom postupku ("Službeni list RCG", br. 22/04 i 28/05)," zamjenjuju se riječju "zakona".

Član 2

U članu 12 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:
"U postupku utvrđivanja vremena i mjesta rođenja mjesno je nadležan svaki stvarno nadležan sud."

Dosadašnji st. 2 i 3 postaju st. 3 i 4.

Član 3

U članu 24 stav 3, članu 43, članu 62 stav 2, članu 66 stav 1, članu 67, članu 92 i članu 99 riječi: "matična knjiga", u različitom padežu, zamjenjuju se riječima: "matični registar" u odgovarajućem padežu.

Član 4

Poslije člana 28 dodaje se novi član koji glasi:

"Član 28a

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu."

Član 5

U članu 33 riječi: "organ lokalne uprave nadležan za vođenje matičnih knjiga" zamjenjuju se riječima: "organ nadležan za vođenje matičnih registara".

Član 6

U članu 46 stav 2 riječi: "Zakonom o zaštiti i ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica ("Službeni list RCG", br. 32/05)" zamjenjuju se riječima: "zakonom kojim se uređuje zaštita i ostvarivanje prava mentalno oboljelih lica".

Član 7

U članu 48 poslije stava 1 dodaju se tri nova stava koji glase:
"Lice o čijem se prisilnom smještaju u psihijatrijskoj ustanovi odlučuje, u toku postupka mora imati advokata.

Lice iz stava 2 ovog člana, koje nije u mogućnosti da obezbijedi advokata, ima pravo na besplatnu pravnu pomoć kao lice slabog imovnog stanja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje besplatna pravna pomoć.

Ukoliko lice iz stava 2 ovog člana ne angažuje advokata niti ispunjava uslove za besplatnu pravnu pomoć, sud će po službenoj dužnosti postaviti advokata po redosljedu sa spiska advokata koji sudu dostavlja Advokatska komora Crne Gore."

Član 8

Poslije člana 48 dodaju se dva nova člana koji glase:

"Član 48a

Sud je dužan da u roku od tri dana od dana prijema prijave ili saznanja iz člana 48 stav 1 ovog zakona, održi ročište u psihijatrijskoj ustanovi u kojoj je prisilno zadržano mentalno oboljelo lice.

Sud će saslušati lice o čijem se prisilnom smještaju odlučuje ukoliko je to lice u mogućnosti da shvati značaj i pravne posljedice učešća u postupku i ukoliko to nije štetno po njegovo zdravlje.

Član 48b

Sud je dužan da ispita sve okolnosti koje su od značaja za donošenje odluke o prisilnom smještaju mentalno oboljelog lica, a posebno da pribavi nalaz i mišljenje vještaka psihijatra koji nije zaposlen u psihijatrijskoj ustanovi u kojoj je lice prisilno zadržano, o opravdanosti razloga za prisilni smještaj i u pogledu sposobnosti mentalno oboljelog lica da shvati značaj i pravne posljedice svog učešća u postupku.

Pisani nalaz i mišljenje iz stava 1 ovog člana, vještak psihijatar dostavlja sudu u roku od tri dana nakon što lično obavi pregled mentalno oboljelog lica.

Troškovi vještačenja iz stava 1 ovog člana, isplaćuju se iz sredstava suda."

Član 9

U članu 50 stav 1 mijenja se i glasi:

"Lice koje je smješteno u psihijatrijsku ustanovu može se podvrgnuti potrebnim mjerama liječenja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita i ostvarivanje prava mentalno oboljelih lica."

Član 10

U članu 52 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

"Prilikom donošenja odluke po predlogu iz stava 1 ovog člana, sud sprovodi postupak u skladu sa članom 48b ovog zakona."

Član 11

U članu 53 stav 1 poslije riječi "zastupnik" dodaju se zarez i riječi: "advokat, ukoliko ga ima".

Član 12

U poglavlju II. UREĐENJE PORODIČNIH ODNOSA dodaje se nova glava i devet novih članova koji glase:

"GLAVA TREĆA A Utvrđivanje vremena i mjesta rođenja

Član 70a

U postupku utvrđivanja vremena i mjesta rođenja sud utvrđuje vrijeme i mjesto rođenja lica koje nije upisano u matični registar rođenih, kao i djeteta koje je rođeno van zdravstvene ustanove, a vrijeme i mjesto njegovog rođenja se ne može utvrditi u skladu sa zakonom kojim se uređuje vođenje matičnih registara.

Postupak iz stava 1 ovog člana, može pokrenuti lice čije se vrijeme i mjesto rođenja utvrđuje, lice koje za to ima neposredni pravni interes, organ starateljstva, a za dijete rođeno van zdravstvene ustanove i druga lica koja prijavljuju rođenje u skladu sa zakonom kojim se uređuje vođenje matičnih registara.

Predlog za utvrđivanje vremena i mjesta rođenja za lice koje nije upisano u matični registar rođenih mora da sadrži podatke o licu čije se vrijeme i mjesto rođenja utvrđuje, ukoliko su poznati, dokaze kojima se te činjenice mogu utvrditi ili učiniti vjerovatnim, kao i druge činjenice koje mogu biti od značaja za utvrđivanje vremena i mjesta rođenja.

Ukoliko predlog iz stava 3 ovog člana nije podnijelo lice čije se vrijeme i mjesto rođenja utvrđuje, niti organ starateljstva, predlog mora da sadrži i činjenice iz kojih proizilazi neposredan pravni interes, osim ukoliko se utvrđuje vrijeme i mjesto rođenja djeteta rođenog van zdravstvene ustanove.

U roku od 30 dana od dana prijema predloga iz stava 3 ovog člana, sud provjerava da li je lice upisano u matični registar rođenih pribavljanjem izvoda iz evidencije organa nadležnog za vođenje matičnog registra rođenih.

Ako sudu ne bude dostavljen izvod iz evidencije u roku iz stava 5 ovog člana, smatra se da lice čije se vrijeme i mjesto rođenja utvrđuje nije upisano u matični registar rođenih.

Ako postoji sumnja da je lice čije se vrijeme i mjesto rođenja utvrđuje imalo boravište u stranoj državi, sud će zastati sa postupkom dok ne pribavi potrebna obavještenja od nadležnih organa strane države, u skladu sa pravilima o međunarodnoj pravnoj pomoći.

Član 70b

Po prijemu izvoda, odnosno po proteku roka za dostavljanje izvoda iz člana 70a stav 5 ovog zakona, sud zakazuje ročište na koje će pozvati predlagače i lice čije se vrijeme i mjesto rođenja utvrđuje i izvešće potrebne dokaze.

U postupku utvrđivanja vremena i mjesta rođenja lica, sud mora da sasluša najmanje dva punoljetna svjedoka, čiji identitet utvrđuje uvidom u javnu ispravu sa fotografijom.

Sud može odrediti da doktor medicine odgovarajuće specijalnosti pregleda lice čije se vrijeme i mjesto rođenja utvrđuje i dostavi nalaz i mišljenje o starosti tog lica.

Član 70c

Rješenje kojim se utvrđuje vrijeme i mjesto rođenja sadrži: ime i prezime lica čije se vrijeme i mjesto rođenja utvrđuje, pol, dan, mjesec, godinu i čas rođenja, mjesto rođenja, kao i podatke o njegovim roditeljima, ako su poznati.

Član 70d

Ako sud ne može da utvrdi vrijeme rođenja, smatra se da je lice rođeno 1. januara u 00:01 časova one godine za koju se na osnovu izvedenih dokaza može uzeti da je vjerovatno godina njegovog rođenja.

Ako sud ne može da utvrdi mjesto rođenja, kao mjesto rođenja smatra se grad, odnosno opština za koju se na osnovu izvedenih dokaza može uzeti da je vjerovatno mjesto rođenja, a ako se mjesto rođenja ne može utvrditi na taj način, smatra se da je lice rođeno u mjestu gdje je nađeno, odnosno gdje je imalo boravište u vrijeme podnošenja predloga za utvrđivanje vremena i mjesta rođenja.

Član 70e

Protiv rješenja iz člana 70c ovog zakona može se izjaviti žalba, u roku od 15 dana od dana dostavljanja.

Član 70f

U postupku za utvrđivanje vremena i mjesta rođenja predlagač je oslobođen obaveze plaćanja takse, a troškovi vještačenja u tom postupku isplaćuju se iz sredstava suda.

Član 70g

Pravosnažno rješenje o vremenu i mjestu rođenja sud dostavlja organu nadležnom za vođenje matičnog registra rođenih, u roku od osam dana od dana pravosnažnosti, radi upisa činjenice rođenja.

Član 70h

Ako se naknadno utvrdi da je lice čije se vrijeme i mjesto rođenja utvrđuje već upisano u matični registar rođenih, sud koji je donio rješenje iz člana 70c ovog zakona, po službenoj dužnosti pokreće i sprovodi postupak radi stavljanja van snage tog rješenja.

Pravosnažno rješenje o stavljanju van snage rješenja iz stava 1 ovog člana sud će, u roku od osam dana od dana pravosnažnosti, dostaviti organu nadležnom za vođenje matičnog registra rođenih.

Član 70i

Pravosnažno okončan postupak za utvrđivanje vremena i mjesta rođenja neće se ponavljati i kad postoje uslovi za ponavljanje postupka u skladu sa Zakonom o parničnom postupku, već učesnik svoja prava može ostvariti u parničnom postupku."

Član 13

U članu 72 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

"Postupak za prestanak produženog roditeljskog prava, pored lica iz stava 1 ovog člana, pokreće se i na predlog djeteta."

Član 14

U glavi petoj u nazivu i čl. 75 i 76 riječ "oduzimanje" u različitom padežu zamjenjuje se riječima: "ograničenje, lišenje" u odgovarajućem padežu.

Član 15

U članu 78 stav 1 riječ "oduzimanje" zamjenjuje se riječima: "ograničenje, lišenje".
U stavu 2 riječ "oduzimanje" zamjenjuje se riječima: "ograničenje, lišenje", a riječi: "obavezno saslušavaju" zamjenjuju se riječima: "mogu saslušati".

Član 16

U članu 93 riječi: "sud utvrđuje" zamjenjuju se riječima: "utvrđuje se".

Član 17

Član 94 mijenja se i glasi:

"Postupak raspravljanja zaostavštine sprovodi se pred sudom, odnosno kod notara kao povjerenika suda.

Sud će povjeriti notaru sprovođenje postupka raspravljanja zaostavštine i dostaviti mu smrtovnicu, odnosno predlog kojim je pokrenut postupak raspravljanja zaostavštine.

Kad notar sprovodi radnje u postupku raspravljanja zaostavštine kao povjerenik suda ovlašten je, kao i sud, da preuzima radnje i donosi odluke, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Notar ne može sprovoditi postupak raspravljanja zaostavštine u slučaju kad je potrebno postaviti privremenog staraoca zaostavštine ili je istaknut zahtjev za izdvajanje zaostavštine od imovine nasljednika ili je potrebno odrediti mjere obezbjeđenja zaostavštine.

U slučajevima iz stava 4 ovog člana, postupak raspravljanja zaostavštine sprovodi sud koji je taj postupak povjerio notaru.

Kad je zahtjev za izdvajanje zaostavštine istaknut u predlogu kojim je pokrenut postupak raspravljanja zaostavštine, sud neće povjeriti sprovođenje postupka raspravljanja zaostavštine notaru."

Član 18

U članu 95 stav 2 poslije riječi "zaostavštine" briše se tačka i dodaju riječi: "u Crnoj Gori."

Član 19

Član 98 mijenja se i glasi:

"U postupku raspravljanja zaostavštine pred sudom sve izjave i predloge učesnika, izuzev izjava o odricanju od nasljeđa, mogu uzimati na zapisnik i savjetnici.

U postupku za raspravljanje zaostavštine kod notara sve izjave i predloge učesnika, izuzev izjava o odricanju od nasljeđa, mogu uzimati na zapisnik zamjenik notara i notarski saradnik."

Član 20

U članu 101 st. 1 i 2 riječi: "matična knjiga" u različitom padežu zamjenjuju se riječima: "matični registar" u odgovarajućem padežu, a poslije riječi "sud" dodaju se zarez i riječi: "odnosno notar".

Član 21

U članu 107 stav 1 mijenja se i glasi:

"Kad postupak raspravljanja zaostavštine sprovodi sud, popis i procjenu imovine vrši sudski službenik ili notar kojeg odredi taj sud. Popis i procjenu imovine može izvršiti i nadležni organ."

Član 22

U članu 108 st. 1 i 2 poslije riječi "sud" dodaju se zarez i riječi: "odnosno notar".

Član 23

U članu 112 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

"U slučajevima iz st. 1 i 2 ovog člana, kad se ostavinski postupak sprovodi kod notara, notar je dužan da vrati spise predmeta sudu koji mu je povjerio sprovođenje postupka raspravljanja zaostavštine."

Član 24

Član 113 mijenja se i glasi:

"Ako neko lice posjeduje ispravu za koju može pretpostaviti da je testament umrlog dužno je da je, bez odlaganja, preda najbližem osnovnom sudu.

Lice koje ima saznanja da je umrli sastavio testament i zna gdje se testament nalazi dužno je da, bez odlaganja, o tome obavijesti najbliži osnovni sud.

Sud je dužan da zatraži dostavljanje testamenta od lica kod koga se testament nalazi, odnosno da iz registra testamenata utvrdi činjenice o sačinjavanju i čuvanju testamenta.

Član 25

Poslije člana 119 dodaje se novi član koji glasi:

"119a

Sprovođenje postupka raspravljanja zaostavštine sud povjerava notaru sa službenim sjedištem na području tog suda.

Kad na području suda više notara ima službena sjedišta, predmeti će im se dodjeljivati u rad ravnomjerno po abecednom redu ličnog imena notara."

Član 26

U članu 120, članu 121 stav 1, članu 122, članu 125, članu 127 st. 1, 2, 3 i 5, čl.129, 130, 131 i 132, članu 133 st. 1 i 3, članu 137 stav 1, članu 138 stav 1 i članu 140 poslije riječi "sud" u različitom padežu dodaju se zarez i riječi: "odnosno notar" u odgovarajućem padežu.

Član 27

U članu 123 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

"U slučaju isticanja zahtjeva za izdvajanje zaostavštine u postupku raspravljanja zaostavštine kod notara, notar je dužan da vrati spise predmeta sudu koji mu je povjerio sprovođenje postupka raspravljanja zaostavštine."

Član 28

U članu 124 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

"Ako je u postupku raspravljanja zaostavštine kod notara predloženo određivanje mjera za obezbjeđenje zaostavštine, notar je dužan da vrati spise predmeta sudu koji mu je povjerio sprovođenje postupka raspravljanja zaostavštine."

Član 29

U članu 126 stav 1 poslije riječi "sud" u različitom padežu dodaju se zarez i riječi: "odnosno notar" u odgovarajućem padežu.

U stavu 3 poslije riječi "izvršiti" stavlja se tačka, a riječi: "(član 81 stav 3 tač. 1 i 2 Zakona o parničnom postupku)." brišu se.

Član 30

U članu 128 stav 2 poslije riječi "sudu" dodaju se zarez i riječi: "odnosno notaru".

U stavu 5 poslije riječi "sud" dodaju se zarez i riječi: "odnosno notar".

Član 31

Poslije člana 134 dodaje se šest novih članova koji glase:

"Član 134a

Protiv rješenja koje donosi notar može se izjaviti prigovor, u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja učesnicima u postupku.

O prigovoru iz stava 1 ovog člana odlučuje sud koji je notaru povjerio sprovođenje postupka raspravljanja zaostavštine.

Član 134b

Prigovor iz člana 134a ovog zakona podnosi se notaru koji je donio rješenje, u dovoljnom broju primjeraka za sud i učesnike u postupku.

Notar je dužan da prigovor iz stava 1 ovog člana dostavi učesnicima u postupku, a nakon toga da prigovor sa spisima predmeta, bez odlaganja, dostavi sudu.

Član 134c

Neblagovremen ili nedozvoljen prigovor sud će odbaciti.

Prigovor je neblagovremen ako je izjavljen poslije isteka zakonskog roka za njegovo izjavljivanje.

Prigovor je nedozvoljen ako ga je izjavilo lice koje nije ovlašćeno za izjavljivanje prigovora.

Član 134d

U postupku odlučivanja o prigovoru na rješenje o nasljeđivanju koje je donio notar, sud može u cjelosti ili djelimično rješenje potvrditi, preinačiti ili ukinuti.

U slučaju kad ukine u cjelosti ili djelimično rješenje iz stava 1 ovog člana, sud će odlučiti o ukinutom dijelu rješenja, nakon što sprovede potrebne radnje.

Ako sud ukine rješenje notara o prekidu postupka, dalji postupak će sam sprovesti i okončati.

Član 134e

Protiv rješenja suda iz člana 134d ovog zakona kojim je rješenje notara u cjelosti ili djelimično potvrđeno, odnosno preinačeno, može se izjaviti žalba, u roku od 15 dana od dana dostavljanja.

O žalbi iz stava 1 ovog člana odlučuje drugostepeni sud.

Protiv rješenja suda kojim je rješenje notara o nasljeđivanju u cjelosti ili djelimično ukinuto, odnosno kojim je rješenje notara o prekidu postupka ukinuto, nije dozvoljena posebna žalba.

Član 134f

Na rješenje o nasljeđivanju notara koje je postalo pravosnažno, notar će staviti potvrdu o pravosnažnosti."

Član 32

U članu 135 poslije riječi "sud" dodaju se zarez i riječi: "odnosno notar".

Član 33

Član 147 briše se.

Član 34

Član 148 mijenja se i glasi:

"Sud će notaru kojem je povjerio sprovođenje postupka raspravljanja zaostavštine oduzeti spise predmeta i postupak sam sprovesti ili povjeriti drugom notaru u slučaju:

- 1) da notar prestane da vrši notarske poslove;
- 2) da notar promijeni službeno sjedište na području drugog suda, u skladu sa zakonom kojim se uređuje notarska djelatnost;
- 3) nemogućnosti notara da zbog bolesti ili iz drugog razloga vrši notarske poslove;
- 4) očiglednog zanemarivanja zakonskih obaveza od strane notara; ili
- 5) postojanja drugih razloga po ocjeni suda.

Protiv odluke suda iz stava 1 ovog člana, nije dozvoljena žalba."

Član 35

U članu 149 stav 1 briše se.

Član 36

U članu 150 stav 1 riječi: "30 dana" zamjenjuju se riječima: "60 dana".

Član 37

Čl. 151 i 152 brišu se.

Član 38

Član 153 mijenja se i glasi:

"U postupku raspravljanja zaostavštine koji sprovodi notar dostavljanje se vrši u skladu sa Zakonom o parničnom postupku."

Član 39

U članu 154 riječi: "vršenju povjerenog posla" zamjenjuju se riječima: "sprovođenju postupka raspravljanja zaostavštine".

Član 40

Član 155 mijenja se i glasi:

"Notar može odbiti sprovođenje postupka raspravljanja zaostavštine i tražiti izuzeće iz razloga propisanih za izuzeće sudije u skladu sa Zakonom o parničnom postupku.

Učesnik u postupku raspravljanja zaostavštine može tražiti izuzeće notara iz razloga iz kojih se može tražiti izuzeće sudije u skladu sa Zakonom o parničnom postupku.

O zahtjevu za izuzeće notara odlučuje predsjednik suda koji mu je povjerio sprovođenje postupka raspravljanja zaostavštine.

Ukoliko zahtjev za izuzeće notara bude usvojen, predsjednik suda može donijeti odluku kojom se sprovođenje postupka raspravljanja zaostavštine povjerava drugom notar u ili će sud sam okončati postupak raspravljanja zaostavštine.

Ako zahtjev za izuzeće notara bude odbijen, notar će okončati započeti postupak raspravljanja zaostavštine.

Protiv rješenja kojim se zahtjev za izuzeće notara usvaja nije dozvoljena žalba, a protiv rješenja kojim se zahtjev odbija nije dozvoljena posebna žalba."

Član 41

Poslije člana 155 dodaju se tri nova člana koji glase:

"Član 155a

Nadzor nad radom notara kao sudskog povjerenika obavlja predsjednik suda koji mu je povjerio sprovođenje postupka raspravljanja zaostavštine.

Kad notar odbije da sprovede postupak raspravljanja zaostavštine ili kad sud odluči da mu oduzme predmet u tom postupku, predsjednik suda će narediti notar u da preda spise predmeta.

Ako notar ne preda spise predmeta u slučaju iz stava 2 ovog člana, predsjednik suda će po službenoj dužnosti naložiti predaju spisa predmeta.

Član 155b

Notar je dužan da spise predmeta iz člana 155a ovog zakona vrati sudu u izvorniku, a u svojoj arhivi zadržava prepise spisa predmeta.

Spisi predmeta o postupcima raspravljanja zaostavštine koji su pravosnažno okončani čuvaju se u arhivi suda.

Član 155c

Notar je dužan da o postupcima raspravljanja zaostavštine svakih šest mjeseci dostavlja izvještaj sudu koji mu je povjerio sprovođenje postupka raspravljanja zaostavštine."

Član 42

Član 156 briše se.

Član 43

U članu 157 riječi: "shodno odredbama Zakona o notarima" zamjenjuju se riječima: "prema Tarifi o naknadama za rad notara kao povjerenika suda u ostavinskom postupku".

Član 44

U članu 172 stav 2 riječi: "Zakonom o etažnoj svojini ("Službeni list RCG", br. 71/04)" zamjenjuju se riječima: "zakonom kojim se uređuje stanovanje i održavanje stambenih zgrada".

Član 45

U članu 175 stav 1 riječ "predlagača" zamjenjuje se riječima: "stranku čije pravo smatra manje vjerovatnim".

Član 46

U članu 178 stav 3 riječi: "po odredbama Zakona o izvršnom postupku ("Službeni list RCG", br. 23/04)" zamjenjuju se riječima: "u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršenje i obezbjeđenje".

Član 47

U članu 181 poslije riječi "oštećeni" briše se zarez i dodaje riječ "ili", a riječi: "ili sporni" brišu se.

Član 48

U članu 182 riječ "držalac" u različitom padežu zamjenjuje se riječju "korisnik" u odgovarajućem padežu.

Član 49

Poslije člana 235 dodaju se tri nova člana koji glase:

"Član 235a

Ako je prije stupanja na snagu ovog zakona donijeto prvostepeno rješenje u postupku prisilnog smještaja u psihijatrijsku ustanovu i postupku raspravljanja zaostavštine, kojim se postupak pred prvostepenim sudom okončava, dalji postupak sprovede se po pravilima vanparničnog postupka koja su važila do stupanja na snagu ovog zakona.

Ako nakon stupanja na snagu ovog zakona bude ukinuto prvostepeno rješenje iz stava 1 ovog člana, dalji postupak sprovede se po ovom zakonu.

Član 235b

Na području osnovnih sudova gdje do dana stupanja na snagu ovog zakona nijesu imenovani notari, postupke o raspravljanju zaostavštine sprovode nadležni sudovi do imenovanja notara za područja tih sudova.

Član 235c

Sud će povjeriti notaru sprovođenje postupka raspravljanja zaostavštine u predmetima u kojima do dana primjene ovog zakona nijesu preduzimate radnje."

Član 50

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 23-1/14-12/8

EPA 595 XXV

Podgorica, 14.april 2015. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 25. SAZIVA

 **PREDŠEDNIK**
Franko Krivokapić